

1. 1b Musho wa sechaba sa Lesotho: Lekgotla,
Moetelodi-pele.

Polelo ya ga Lebajwa wa Mofokeng ya re: nna ke mosotho wa ga Moshweshwe 'me ke bina phoka. Ga echo ke kwa ga Molapo, ke wa mophato wa ga Tshotetsi. 'Musho wa Basotho ke o itse ke satle ke ikgakolola. Mmusho wa Basotho ga o chwane le wa dichaba tse dingwe. Kgosi ya laola empa ga e kake ya laela ka mokwa o e seng wa chwanelo ya sechaba. Le gone kgosi ga e kake ya dira kgotsa go tlhoma molao ope e sa bolelela sechaba sa eona, kgotsa matona a eona kgotsa dikgosana (dibota) tsa gagwe. Ha kgosi e rata go ya go tlhasela sechaba se sengwe, e bolelela batho ba eona le dikala tsa eona le dikgosana tsa eona pele. Ha ba dumela se a se bolelang, se dirwe jalo. Ha ba gana ga go na ka moo kgosi e ka dirang ka teng. Ha kgosi e re go dirwe selo se sechaba se sa se rateng 'me se ratwa ke dikala tsa gagwe hela, le gone ga se kake sa dirwa gonno sechaba ke shone kgosi. Pele e ne e re ha motho a tlola molao wa kgosi a bolawe. Kgosi ga e buse e le eosi ka molao wa Sesotho. E thuswa ke dikala tsa eone le dikgosana le lekgotla. 'Musho wa Sesotho o na le ditlhogo tse tharo e leng (1) Dikgosana (Dibota). (2) Matona. (3) Lekgotla. 'Me eo

2. mogolo ke kgosi. Ha makgotla a a sa dumele se se bewang ha pele ga bone ke kgosi, ga se ka ke sa dirwa ka go rata ga kgosi hela. Tiro ya dibota ke go kgweeletsa batho (sechaba) mo go direng ditiro tse dintle gore se chware molao o o bolelwang ke kgosi ka kutlwano. Di thusa le gore sechaba se reetse molao o o tlhomilweng. Tiro ya dikala ke go gakolola kgosi gore ha e re go dirwe tiro e e rileng ba gane ha e le tiro e e sa siamang. Le ha kgosi e re a re tlhaseleng kgosi e ngwe, ha gane ha go sa ratege. Pele go iwa picong. Empa e iwa ha dibota di setse di tlide tsa kopana le kgosi. Ga na ga tshimololwa go gafa ka nako ya ga Letsie la Moshweshwe. Go no go gafua dipudi tse tlhano ka ngwaga. Ha a setse a le gauhi le go shwa, gafa ya nna shilling tse leshome (10/-). 'Mushong wa Lerothodi ha a sa ntse a kopanetse pusho le rragwe Letsie, gafa ya nna ponto (f1). Jaanong ha go

MM

/busa.....

s409

busa Kerefisi, gafa ya nna ponto le disheleng tse robileng meno e 'medi (fl. 8.). 'Me matona a gagwe a dumela e leng bo

Makgaola le Sekonyana. Kala e kgolo ya ga Moshweshwe e ne e le Makoanyane. Motlhalo setsi wa gagwe e ne e le morwawe eo go

tweng Tshekelo. E ne e le ena modiri wa ditiro tsa kwa Seqiti ha Maburu a thibeletse Moshweshwe Thaba-Bosigo. Dikala tsa ga

3. Letsie e ne e le Bapedi, 'me e kgolo e ne e bidiwa Kgwidi. Banna ba ba neng ba itsege gore ke ba lekgotla ja ga Lerothodi e ne e le Tladi le Nhau. Bapedi ba ba ile ba bewa dikala ka e ne e le batho ba ba tlileng bojakong hela 'me ba bewa dikala gonno e le ba dichaba di sele. Tiro ya Bapedi ba e ne e le go apeela kgosi dinama, empa tiro ya bone tota e ne e le go tsena lekgotla la 'musho. Matona (dikala) tsa ga Lerotholi e ne e le Tlhakanelo, Mochekwane le Raebele. Tlhakanelo le Raebele e ne e le ba Lekgotla. Mochekwane e ne e le eo tsamaisetsang Lerotholi mahoko a Maseru. Dikgosana tsa ga Lerothodi e ne e le Tshepe Kompi le Hajane. Matona a Letsie la bobedi e ne e le Sesa, Ramoalahi le Mafona. Sesa le Mafona ba ne ba tsena lekgotla. Ramoalahi o ne a dula Maseru a dirisa a lebela teng. Mafona e ne e le ena eo mogolo go Sesa. Dibote tsa gagwe e ne e le Mofoka oa Sebedi, Motlhethli oa Letsie le Lepolesa. Libote tse di ne di dula le ena di mo esetsa mahoko. Matona (dikala) tsa Kerefise e ne e le Matlabe, Kgajwane le Makgabane. Libote tsa gagwe e le Taele, Toka le Mphathe. Matlabe le Kgajwane e ne e le banna ba lekgotla.

Mphathe e ne e le mokwadi wa mahoko. Taele e ne e le eo o dulang le kgosi. Botlhe jaaka e le libote le matona, ba tsena lekgotla.

4. Ha motho a le molato lekgotla le mo tlisa ha pele ka kgosi. Ha a duedisiwa, o duedisiwa dikgomo tse tlhano. Tsa kgosi di pedi, 'me dibote di duelwa ka kgwedi. Ha sebota se tlotse molao, se atlholwa ngwaga le dikgwedi tse thataro chankaneng. Ha letona le tlotse molao le atlholwa dikgomo tse tlhano. Ha kgosi e sa dire ka molao e atlholwa ke libote le dikala 'me a duedisiwe dikgomo tse leshome. Ha monna a tsena lekgotla ka dinako eotlhe le gone a itse go bua mahoko a lekgotla, o bewa kala ya kgosi. Ha motho

MM

/kgotsa.....

s409

kgotsa sechaba se selese tla mo lehatshing ja Lesotho, 'me se batla boago, se ntse se be newa ke kgosi ka go utlwana le lekgotla. Empa ba sa duedisiwe gonane ba tlaa direla kgosi. Sechaba sé se na le tokela ya nyalana le beng ba lefatshe. 'Me kgosi ya bone e ntse e bewa e le sebote 'me dikala le e cone di ntse di nna gone. Basotho ba itse go tlamela batho ba dichaba di sele ha di le mo pushong ya bone. Libote di na le thata ya go duedisa motho yo o iponang molato, 'me ha a sa ipone molato, o isiwa kgosing go atlholwa teng. Kgosi ya lemelwa, ya robelwa, ya holelwa ya rwalelelwa, ya tlhagolelwa, matlo a eona a a dilwa. 'Me ga gona ope wa dibote kgotsa wa dikala, kgotsa matsenela o e kgethelang ka dijo. Ha go bolocwe letsholo, o hiwa dinama ke sechaba sa gagwe. Ha motho a hitlhetsi mo seboteng, se mo isa kwa kgosing ka gonane e le eone e e laolang. 'Me jaanong lekgotla le mo dumelele go aga ha a batla go aga. Ha e le moeti hela, o duila kwa kgotla 'me a direla kgosi empa a hiwa dijo a elwa tlhôkô.

5.

MM

ENDS. S. 409